Proletarhoji tamomi dunjo, jak şaveton!

BAJROQI MIHNAT

Organi TsK partijaji komunistiji (ʙ) Uz.
Орган ЦК КП(б)Уз

Ba zaʙoni jahudihoji mahali (ʙuxori)
На местно (бух). еврейском языке

1936
10
FEVRAL
№ 27 (1523)

aəlimoti texnikiro staxanovdasturi taşkil doda şavad

and sol peş ʙud. Dar jake az i kaloni mo vakilhoji fermaji dar davomi dah rüz stanoki arakasi şlifovalniro' ço ʙa ço ʙa kor darovarda natavonista d. Xoriçiho jagon odami sove roji stanoki firmaji onho ta kardagiro ço ʙa ço kardan ʙa peş samonda ʙudand. Hov ra mo ham ʙa in maşinaji mu saqlona caspidan jorak na ʙudand.

rüzho puşt ʙa puşt guzaştan ʙovuçodi hamin kori xoriçiho raft. Jakeore şaʙ raʙociʙoji stanokro xudaşon ço ʙa ço kar ʙa kor darovardani şudand. Vaq xoriçiho inro fahmidand, onho dodani ço ʙa ço kardani sta ʙavosta meguftand, ki ʙa sta „raʙoji ʙodon" dast rasondand. ʙa stanokro ço ʙa ço mekar soveti mo ʙa xondani ada texniki, ʙa spravocnikhoji tex rasidand, sutkahoji ozod dar kor kardand. Baədi se rüz sta ço ʙa ço karda şud.

purquvvati sotsializmro karda, korxonahoji navro tex qati jaroqpuş karda, ra soveti nazdi stanokho, dar kruzokhoji kursho ʙaroji kva ji xud, savodi texnikiji ʙaland kardan ʙo qavigiji ʙu giriftand.

ija taəlimoti texnikiji raʙoci revoç dod va dar xoçagi rasidagi qimatgin-kadr kard. «Dar mudati se mo ham dar ʙoʙati ʙurovar xel maşina (traktor, avto tank, aeroplan va digaraş) va dar ʙoʙati ʙa tariqi əomavi kardani onho kadrhoji odam texnika savodnok ʙuda kardem» (Stalin).

xususi savodi texnikiji raʙoci jod giriftani texnikaro ʙaland imtihoni texnikiji gosudar dar sanoat roli kalontarinro kard, ki on ʙa poxodi ʙaroji mihnat, ʙaroji hosildihiji mihnat gaştagi meʙoşad.

faʙrikahoju zavodhoji mo ra tarmija girifta rasidand, ki maşinahoji xud, protsesi texno xususijati materialhoji ʙa dageşonro çudo naqz tah hastand. In peşqadam proizvodstvo xüçajinhoji haqiqi agregathoji xud şudagi me

sardoriji madaniju-texnikiji əo az sarcaşmaji tavalud şu kardani harakati staxa Dar suxani taarixiji xud umumiitifoqiji sta rafiq Stalin cunin gufta „Baroji texnikaji nav nati doda tavonistanaş, ʙoz kadrhoji raʙociju raʙociza texnika istodanro amada, onro ʙa peş ʙurda metavonistagi darkor hastand. Pajdo gaştan va taraqi joftani harakati staxanovi nişon mediʙand, ki dar mo in xel kadrho ʙajni raʙociʙoju raʙocizanho ʙolekaj ʙa voçud omadagi hastand".

Rafiq Stalin nişon dodagi hast, ki harakati staxanovi „dar xud tuxmi sarʙardoriji ojandaji madaniju-texnikiji sinfi raʙocij dorad, on ʙa mo un rahero mekuşojad, ki faqat dar on rah un nişondihandahoji soliji hosildihiji mihnatro, ki onho ʙaroji az sotsializm ʙa komunizm guzaştan va muxolifati ʙajni mihnati əaqli va mihnati çismiro ʙarham zadan zarur hastand, ʙa dast darovardan mumkinast".

Partija ʙa jake az vazifahoji ʙuzurgtarinu dilkaş—ʙarham zadani muxolifati ʙajni mihnati əaqli va çismi ʙudagiro hal kardan daromad.

Baroji nişondodi vozdi xalqho rafiq Stalinro dar əamal içro kardan plenumi dekaʙriji TsK VKP(ʙ) cunin qaror kardagi hast: „Taəlimoti texminimumro ʙaroji hamaji raʙocihoju raʙocizanho umumi va maçʙuri karda, in kori muhimtarinro ʙa vazifaji daraçaji madaniju texnikiji sinfi raʙociro ʙa daraçaji korkunhoji mihnati inzeneriju-texniki rasondan voʙasta kunonda şavad".

Plenumi dekaʙriji Komiteti markaziji partija plani sarʙardoriji ʙuzurgi daraçaji texnikiju maəlumoti umumiji sinfi raʙociro tasdiq kard. Holekaj hamin sol millionho mihnatkaşho ʙa taəlimoti proizvodstvogiju texniki çalʙ karda meşavand. Va dar du—se soli nazdiktarin dar sanoati sotsialisti jagon raʙociji imtihoni texnikiji gosudarstvogi nadodagi namemonad.

Kurshoji texminimumi daraçaji jakum, kurshoji taəlimoti texnikiji tipaş ʙaland, kurshoji ustohoji staxanovci—hamaji hamin şaklhoji taəlimoti əomaviji proizvodstvogi muvafaqijathoji navi inqiloʙi madani-taraqijoti ʙaavçi insunaji sanoati moro ihtijoç mekunand.

Plani staliniji taəlimoti əomaro içro kardan—vazifaji muhimtarini taşkilothoji partijagi, xoçagi va professionali meʙoşad.

Qarorhoji plenumi dekaʙriji TsK VKP(ʙ) talaʙ mekunand, ki ham şaklhoji taşkiloti va ham usuli taəlimotro reşeş qati az nav soxta şavad. Taşkilotciho va muəalimhoji naqz ʙojad ʙa hamin kor monda şavand.

Taəlimoti texnikiji vasəa revoç doda şudagiji raʙociho ʙa tariqi əamali jod giriftani usulhoji kori staxanuvi, ʙa dast darovardani hosildihiji ʙalandi mihnati ʙa mamlakati sotsializm munosiʙ ʙudagiro ihtijoç mekunad.

(«P. V.»).

◆

çruzaji staxanuvi dar komʙinati molʙofi

ʙinati molʙofiji nomi Stalin fevral ʙa panççruzaji sta umumiitifoqiji korxonahoji hamroh şud.

hoji faʙrikaji ʙa cit nusqa gaştagi normahoji projektiji zijod içro karda istodin. molro ʙaroji rang tajor 6-umi fevral 3 hazoru xuvor girifta şud, ki in protsenti norma meʙoşad. hoji staxanuvci Nurmuha- Markina, Koroljuv, Karimov Nur- va digarho ʙa tariqi namuna kardand.

şaji nusqaʙartovi dar rüzi panççrüza 2 hazoru 730 tün, dujumi panççrüza 2 hazoru sarmol ʙurovarda şud, ki in protsenti planro taşkil medi

aji staxan viji rakilist, ra 127 protsent, ʙrigadaji 120,7 protsenti normaro

faʙrika jagon voqeaji intizo ro vajronkuni ʙa vuçud

hoji jordamdihanda çudo karda istodin. kardaʙuroriji faʙrikaji kalona zijod şuda istodast. Vaterçci kina dar vaterhoji ekstra— ʙaland kor karda, 6-umi normaji projektiji xud 24 guzarond. Kudrjavtsevaji ʙa 10 taraf (storonka) dar rüzhaji staxanuvi nor ro ʙa 111—118 protsent istodast. Dar tsexi vaterhoji asosi dar jak minuta teziji gaştdugho az 8 hazoru 800 to 9 hazoru 200 zijod şudagi hast. Korkardaʙuroriji produktsija dar 2 rüzi aval 8 protsent zijod şuda, ʙrak 3 ʙaroʙar kam şudagi meʙoşad.

Faqat ʙa kori faʙrikaji ʙofandagi gardiş nest. Plan az 70 protsent kam içro karda şuda istodast, quvatho naqz ço ʙa ço monda şudagi nest. Tartiʙu nizom əoqiʙ monda istodast. Baroji ʙa stanokho nigohu-ʙini ganda ʙudan dar onho ʙekoristiji kalon dida meşavad.

* *

QUQOND, (UzTAG). Az 1-umi fevral dar korxonahoji tresti Sredazneft seminarhoji taçriʙaji kori staxanuvcihoro tahqiq karda ʙa digarho meguzarondagi korro sar kardand. Dar seminarho az hazor nafar zijodtar qism girifta istodin. Ba seminarho korkunhoji inzeneriju-texnikiji trest raʙəari karda istodin.

Maktaʙ ʙaroji staxanuvcihoji sanoatçojhoji neft

QUQOND (UzTAG). Dar sanoatçoji „KIMI" tresti sredazneft ʙaroji staxanuvcihoji in sanoatçoj maktaʙi daraçaji oliji texnikiro ʙaland mekaşdagi jela karda şud. Dar maktaʙi mazkur 21 odam taəlim girifta istodin.

Hamcunin ʙa roji 150 komsomol maktaʙi „maəlumoti mijona medodagiji majli texniki doştagi taşkil doda şudagi hast.

Dar Sovnarkomi SSSR va TsK VKP(ʙ)

Sovnarkomi SSSR va TsK VKP(ʙ) cunin qaror qaʙul kardand: az saʙaʙe ki du Akademija, ham Akademijaji naukaho va ham Akademijaji Komunisti ʙaroʙar istiqomat kardanaşon ʙeahmijat hast, ʙa maqsadi korkunhoji naukaro dar jak ojdiʙeniji gosudarstvogiji ilmi jakçoja kardan, cunin nafaʙok hisoʙ karda şavat, ki Akademijaji Komunistiro ʙarham zada, idorahoji on institutʙojaş va korkunhoji [illegible] ʙa ruxsati Akademijaji naukahoji SSSR doda şavad.

Ba nazdi TsK VKP(ʙ) maktaʙi əoliji propagandisti jela karda şud

Sekretari TsK VKP(ʙ) rafiq A. A. Andrejev suxan kard

7-umi fevral maçlisi tantanadori jela kardani maktaʙi əoliji propagandistiji nomi J.M. Sverdlov ʙa nazdi TsK VKP(ʙ) ʙudagi guzaronda şud. Mudiri şuəʙaji propaganda va taşviqoti partijagiji TsK VKP(ʙ) rafiq A.I. Stetskij ʙuromada suxan kard.

Vaqte ki rafiq Stetskij maəlum kard, ki maktaʙi əoliji propagandisti ʙa asosi qarori TsK VKP(ʙ) ʙo initsiativaji vozdi ʙuzurgi partija rafiq Stalin taşkil şudagi hast, qismgirandahoji maçlis in maəlumotro ʙo qarsakzanihoji ʙaavç peşvoz giriftand. Dar xususi taşkilotciho va rahʙarhoji kori propagandist tajor kardani in maktaʙ rafiq Stalin şoʙoriji muşarah kardagi hast. Roli propagandaji partijagi hozir ʙaland meşavad, cunki ʙa har jak çleni partija zindagoniji nav, dar xususi ʙa əoma rahʙari kardan ʙa nazdi ü vazifahoji xelo ʙaland monda meşavand. Komunist ʙojad teorijaji marksizm-leninizmro donad.

Ba nazdi propagandisthoji dar in maktaʙ omadagi cunin vazifa meistad, ki onho az rüji kitoʙhoji Marks-Engels-Lenin-Stalin taəlim girand. Kori in maktaʙ ʙojad dar ʙoloji hamin taksinçi ohanin soxta şavad.

Dar vaqti suxan karda istodani rafiq Stetskij, dar prezidum sekretari TsK VKP(ʙ) rafiq A.A. Andrejev ʙo qarsakzanihoji xelo ʙaavç va ʙo sadohoji tasrikuniji ʙa əzati rahʙarhoji partija karda şudagi ʙuromad.

Rafiq Stetskij cunin guft:—Maktaʙ nomi jake az rahʙarhoji nomdori partijaji ʙolşeviki—J.M. Sverdlovro megirad. Ba in nomi əizatgin munosiʙ ʙudanaşro on ʙojad ʙaholati koraş nişon dihad. Traditsijahoji sverdloviji ki on hazor-hazor korkunhoji partijagi, güştinsarhoji ʙomajli rohi Lenin-Stalin tajor kardagi hast, dar in maktaʙ ham ʙojad on korro davom kunad.

Ba tahti qarsakzanihoji ʙaavç, sadohoji „ura", „zinda ʙod rafiq Stalin" guftan, dar prezidiumi əizatgin ʙo sardoriji rafiq Stalin Politʙjuroji TsK VKP(ʙ) va hamcunin rafiqho Jezov, Xruşcev, Dimitrov va Telman şajlov karda şudand.

Ba direktori maktaʙ rafiq Uvarov suxan doda şud, ki ü az xususi kori xelo kaloni ʙaroji in maktaʙro taşkil dodan guzarondagiji TsK VKP(ʙ) maəlumot dod.

Ba nazdi in maktaʙ cunin vazifa monda şudagi hast, ki on dar mudati un qadar kalon nasudagi, da mudati jak solu se moh ʙaroji Krajkomho, Oskomho va TsK Kompartijahoji milli propagandisthoji kvalifikatsijanok tajor kunad. Dar maktaʙ ʙo ad 300 kas xonand. Hozir 230 kas qaʙul karda şudagi hastand. Peştarini onho korkunhoji partijagiji staş va taçriʙaji kaloni kori partijagi doştagi hastand.

Baədi in gapho sekretari Komiteti markaziji VKP(ʙ) rafiq A. A. Andrejov ʙa tahti qarsakzanihoji ʙaavç ʙuromada gap zad.

Muəalim rafiq B.M. Volin, az TsK VLKSM rafiq Fajnʙerg, az talaʙaho rafiq Bajdis va sekretari rajkomi VKP(ʙ)-ji rajoni Krasnopresnjaji Maskov rafiq Simockin suxan kardand.

Dar on maçlis ʙa tahti qarsakzanihoji ʙaavç sekretari oskomi VKP(ʙ) Maskov N.S. Xruşcev ʙuromada gap zad.

Rafiq Stetskij maçlisi tantanadoriro mahkam kard. Sadohoji xelo ʙaland „Zinda ʙod Komiteti markaziji VKP(ʙ)!" „Zinda ʙod vozi va muəalimi mo rafiq Stalin!" va sadohoji „ura" ʙuromadand. Hama odamhoji ahli maçlis qasaji „Internatsional" xondand.

Maçlis ʙa nomi rafiq Stalin va Komiteti markaziji VKP(ʙ) tasrikonoma rohi kard. (UzTAG).

Dar kolxozhoji Uzʙekiston

Dar ʙoloji majdonhoji ʙrigadaji Hamrojuv

AKMALOBOD. Komsomoli ordendor rafiq Isroil Hamrojuv ʙrigadiri kolxozi nomi Baumani rajoni Akmalobod hast. In ʙrigadiri peşqadam imsol ʙaroji az har jak gektar 55 tsentner hosiloti paxta dodan voçiʙijat giriftagi hast.

16,5 gektar zamini ʙrigadeşro Hamrojüv aval jak marotiʙa traktor qati va ʙaəd jak marotiʙaji digar plug qati rondagi hast.

Dar ʙoloji hamaji majdonho udoʙreniʙoji minerali ʙurovarda şudagi hastand, ʙa 8,5 gektar zamin oʙi zamistoni doda şudagi hast. 8 gektar zamini şürro şüştagi hastand.

Ba 6 gektar zamin, ʙa har jak gektaraş 1 hazoru 600 zamʙarqaltak udoʙreniji mahali va xok andoxta şudagi hast. Az saʙaʙe ki zamin xoşk hast, ʙrigadir Hamrojuv oʙdihihoji zamistoni guzaronda istodast. Du marotiʙa oʙdihiji zamistoni guzaronda şudan muqarar karda şudagi meʙoşad.

Hozir umuman 17 hazoru 800 zamʙarqaltak poru ʙurovarda şud. Hama kolxozciho hozir ʙa in kor maşqul hastand.

Rondani jakumi ʙahoriro ʙrigada 10-umi fevral sar mekunad. Maşinaju asʙoʙhoji xoçagiji qişloqi remont karda şudagi hastand, hajvonoti kori ʙa avqoti naqz monda şudagi hast.

Baroji vaqti kiştu-kori ʙahori Hamrojuv plani kor tajor kardagi hast: rondani jakum ʙa 1-umi mart, rondani dujum 10-umi mart tamom karda meşavad. Bajni rondani jakum va rondani dujum ʙa zamin udoʙreni andoxta meşavad.

Az 5-um to 15-umi mart rondani sejum guzaronda meşavad. Baədi rondani sejum ʙa zamin ʙoz udoʙreniji mahali andoxta meşavad.

In ʙrigada az şahr 4 hazor sebka iflosi avardagi hast. Baroji on iflosihoro nigoh doştan maxsus cuqurʙo kanda şudagi hastand.

Baroji voçiʙijathoji ʙa nazdi rafiq Stalin ʙa xudaş giriftagaşro içro kardan, Hamrojuv taçriʙahoji koraşro ʙa hamaji ʙrigadahoji kolxozaş va ʙa hamaji ʙrigadahoji kolxozhoji nomi Lenin, «Qizil şarq» va nomi Voroşilov çori karda istodast.

—•—

Zvenovodi 70-sola

POJTUQ. Çleni kolxozi nomi Budjonnij Xoliq-ʙoʙo Bosomatov, muvafaqijathoji zvenovodi nomdor Fajzulo Junusovro fahmida, ʙa pravleniji kolxoz ariza dodagi hast, ki üro zvenovod taəin karda, ʙa zvenojaş 4 gektar zamin voʙasta kunand.

Bosomatov hozir 70-sola hast. Ü jak əumr paxtakori kardagi hast va vaəda dodagi meʙoşad, ki dar soli 1936-um az har jak gektar 70 tsentner hosilot medihad.

Əarizaji Xoliq-ʙoʙoro dar maçlisi umumiji kolxoz dida ʙaromadand. Ba asosi qarori maçlis Xoliq-ʙoʙo rahʙari zvenoji 4-umi ʙrigadaji jakum taəin karda şud.

Xoliq-ʙoʙo dar ʙoloji ucastokaş poru, udoʙreniji minerali va iflosi ʙurovarda istodast. Tamomi majdonhojaşro oʙ dodagi hast.

—•—

Az remont ʙa remont

SAMARQAND. Soli guzaşta ʙisjor rajonhoji grupaji Samarqand, az saʙaʙi remonti traktorhoro ʙa şürvaqtaş tamom nakardan va az saʙaʙi sifati kori traktor remontkunoşon past ʙudan, kori rondanro futur ravonda ʙudand. Imsol ham hodisaji ʙoʙsola takror şuda istodast.

Dar MTS-i rajoni Bulunqur remonti traktorho xelo ganda guzaşta istodast. Dar traktori № 46253 ki onro ʙaədi remont karda şudanaş direktor Safojov qaʙul kardagi hast, cunin maəlum şud, ki prokladkaji kontroliji traktor va qismhoji magistraliji truʙaho monda naşudin va traktor jak qator kamʙudiho dorad. Traktorhoji № 134407 va № 50163 ham ʙa remonti dujumʙora monda şudagi hastand.

Dar MTS-i jakumi rajoni Oqdarjo traktore ki onro direktor Tursunov ʙaədi remont qaʙul kardagi hast, 20 xel kamʙudi dorad.

Rajonho az xususi past ʙudani sifati kori zavodi „Kolxozci" arz karda istodin. In arzi onho tüqri hast. Zavodi mazkur ʙa faqat kori motorremontkuniro ʙevaqt içro karda istoda ʙoşad, amo sifati motorhoji remont mekardageş ham past hast.

Dar jake az motorhoji MTS-i rajoni Samarqand podşipnikhoji kühna va asʙoʙhoji gandaro mondagi hastand.

Əojilaji Qüşqoruv 17 hazoru 482 sum daromad girift

POJTUQ. Kolxozi nomi Fajzulo Xüçajüv (qişloqi Komuna) soli guzaşta plani paxtaʙaporiro ʙarzijod içro karda ʙud.

Dar natiçaji hosiloti ʙaland kolxozciho dar rohi zindagoniji tiqimdor daromadand. Udarniki ʙehtarini in kolxoz Meli Qüşqoruv va zani ü 394 trudoden kor kardagi hastand, ʙa trudodenaşon inho 17 hazoru 482 süm daromad giriftand. Qüşqoruv gov, güspand, krovati ohani, kantür, ustal va digar xel cizho xaridagi hast, Qüşqoruv xonaji xudro remont karda, zaminaşro taxtagi karda, ʙa şifti xonaş fanera zad.

◆

Pisari Qodiri mujsafed

QODIR-AKA jak əumr güspandkoji qaroqüliji Nozir guftagi ʙoji soʙiqi Buxoroʙo carondagi meʙoşad. Vaqte ki Sariq pisaraş kalon şud, ʙa kasʙu kori padaraş raft.

Har dujaşon, cuʙdaroʙ ʙa dast, dar ʙoloji daşthoji regzor gaşta, güspandhoji ʙojhoro az gurgho muhofizat mekardand va az xususi ʙaxtu toleəi xudaşon ʙjlaju xijol mekardand.

Ba sovxozi nomi Ikromov („Bekʙudi") Qodir aka pisaraş qati, 7 sol peş daromada ʙudand.

Padar pir şud. U ʙa 74-solagi rasid. Amo ʙovuçudi hamin ham ʙa faqat ʙaroji kor kardan, ʙalke ʙaroji ʙa qatori pisaraş corjakgiri kardan ham xudaşro ʙaquvat hisoʙ kard. Müjsafed, cüponi taçriʙadori sardori cüponho ʙud. Stazi 50-solaji ü ʙarʙunt naraft. Əaqlu fahm va taçriʙahojaşro Qodir-aka ʙa pisaraş dod.

Baroji kori dar vaqti zojidani güspandho kardageşon va kori ʙaədtar ʙaroji sarşumori hajvonotro dar mudati sol kam nakarda nigoh doştan guzarondageşon vaqti pul giriftan rasid. Müjsafed xanda karda rişro molid, ü jak ʙülak puli kalon megiram gufta, ʙardoş karda şişta ʙud. Dar haqiqat ham, mudiri ferma nomi üro çeq zada:

—Ba sardori cüponho Qodir-aka 1162 süm pul va 5 sar ʙara mukofot doda meşavad.

Baəd pisaraşro çeq zadand. Ota güş mekard.

—Ba cupon Sariq Qodirov 1.262 süm pul va 6 sar ʙara mukofot doda meşavad.

Ci? Ehtimol güşi müjsafedeş karfaʙmi karda ʙoşad. Qodir aka az pisaraş dujumʙora pursid. Ne, hamin xel hast: pisaraş az ü sad süm pul va jak ʙara zijod megirad.

Sariq Qodirov ham in xel ʙaxşişro ʙehuda nagirifta istodast. Texnikaji koraşro ü komsomol dasturi hazm kardagi hast taçriʙaji xelo kaloni padari cüponaşro ü ʙaholati əilmi zootexnikeş ʙuropur kardagi hast. Imtihoni texminimumro ü ʙa ʙahoji „əalo" dod namunahoji koraş cunin hastand, ki az ʙoloji ü harkas takaʙʙuri karda metavonad. Dar ramaji Sariq 258 sar güspandi moda hast. Dar vaqti zojidani, güspandhoji ü 3.171 sar ʙara girifta şudagi meʙoşad. In cunin maəno dorad, ki az har sad sar güspandi moda 122 sar ʙara girifta şudagi hast. Amo, qajri in, Sariq az plan ʙarzijod dah sar hajvonoti kalon karda, plani paşmu şirʙaporiro xelo ʙarzijod içro kardagi hast.

Qodir-aka va Sariq çojhoji corʙoʙi sovxozaşonro medonand. Sifati ʙar har jak caʙro medonand. Taçriʙahoji müjsafedro pisaraş qaʙul karda, peşravihoji nauka ʙa dast darovardagiro ʙa on qati karda istodast.

Cuponho ʙa institut raftand

SAMARQAND. N. Çerlisojov 22 sol ʙoze cüponi mekunad. Hozir ü dar sovxozi «Çaukeldi» kor karda istodast. Dar vaqti dar içoʙ kor kardanaş ʙoʙud şudan va kasal şudani güspandho ʙutuman ʙarham zadagi hast. Oʙxona va ramaji güspandhoji ü dar sovxoz ramaji ʙehtarin hisoʙ meşavad.

Baroji kori namunavoş sovxoz Çerlisojov va rafiqi ü cüponi kühna Soxenʙdjovro ʙa kursi əomohoji cüponhoji staxanovci firistodagi hast, ki on kursro dar Samarqand ʙa nazdi instituti xoçagiji qişloqiji nomi Kujʙişev taşkil kardagi hastand.

28 nafar cüponhoji staxanovci az hamaji sovxozhoji güspandparvariji respuʙlikaji mo ʙa in kurs omadagi hastand. Cüponhoji ʙoziqi ʙojho ʙa ʙair darshoji professorho doda istodagiro güş karda istodin. Profesor Dal ʙa onho az xususi korhoji nauka va az xususi taçriʙahoji dar institut candin sol ʙoze guzaronda istodageş dars medihad.

Kitoʙhoji instituti xoçagiji qişloqiji Uzʙekiston

SAMARQAND. Instituti xoçagiji qişloqiji gosudarstvogiji nomi V.V. Kujʙişev kitoʙi avalini korkunhoji institutro tajor karda istodast. Dar on maçmuəa materiali profesor Dal dar xususi ʙaspi qoroʙoir, materiali dotsent Popkova dar xususi natiçahoji metizatsijaji hajvonoti kaloni şoxdor, materiali dotsent Zarudkinskij dar xususi ʙa muqoʙili kasalihoji hajvonoti kaloni şoxdor va güspandho güştin ʙurdan navistageş medarojand.

In kitoʙi maçmuəa ʙahori imsol cop şuda meʙarojad. (UzTAG).

◆

Gurondani sarhadcihoji qahramon

XABAROVSK, 7-umi fevral (UzTAG). 2-umi fevral murdaji askarhoji surxi sarhadci rafiqho Piekotov Gracov va Kuznetsovro ʙa Grodekovo ovardand. Onho dar zaftu zanami ʙa qatori otrjadi japoniju-mancsuri kardageşon, ki on 30-umi janvar dar teritorijaji soveti hüçum karda ʙud, kuşta şudand. Toʙuthoji qahramonhoji murdagiro dar kluʙi otrjadi oxranaji sarhadciho ovarda monda şuda ʙud. Dar ʙoloji toʙutho az tarafi krajkomi komsomol, oʙkomi VKP(ʙ) va oʙlispolkomi Voroşilov, upravleniji NKVD-ji mazofoti Şarqidur, redaktsijaji gazetaji „Tixookeanskogo komsomoltsa" qismathoji harʙi va taşkilothoji mahalliji partijagi, sovetiju profsojuzi az 40 to zijodtar dastahoji gul monda şuda ʙud.

3-umi fevral ʙaroji ʙo sarhadcihoji qahramona ʙoʙud şudagi xajrxüşi kardan ruxsat doda şud. Dar mudati 3 va 4-umi fevral az 5 hazor zijodtar mihnatkaşhoji rajoni Grodekov—raʙociho, kolxozciho, talaʙaho, askarhoji surx az nazdi toʙutho guzaştand. Baroji ʙo sarhadciho xajrxüşi kardan az rajonhoji Voroşilov va Vladivostok ʙisjor mihnatkaşho omadand.

4-umi fevral soati 15 toʙuthoro ʙa ʙoloji araʙaji tüpxona monda va namojişi motami ʙo hazorho mihnatkaşho ʙa sari xoki ʙarodariji qişloqi Grodekovo raft. Az paşti har jak toʙuti sarhadciji kuşta şudagi askarhoji surx ʙaspu jaroqi üro ʙa dast girifta meʙurdand.

Dar sari xoki ʙarodari sekretari krajkomi VKP(ʙ) rafiq Vernij, raisi komandiri grupaji Primorsk rafiq Pogreʙnoj, raisi kolxozi nomi Kalmikov va digarho suxan kardand. Ba tahti sadohoji parovozho va paron-paronihoji qismathoji harʙi çasadi kuşta şudagihoro gürronda şud.



Dar rajoni Anenskiji pojoni muzofoti Stalingrad, maktaʙi kotoʙmudati kolxozi taşkil doda şudagi hast. Dar maktaʙ hajvonotparvarho, korkunhoji hajvonotro taʙoat mekardagi va polevodho tajor karda meşavand. Dar on maktaʙ udarnikhoji ʙehtarini kolxozho xonda istodin.

Dar surat: muəalim rafiq N.P. Boldirov ʙa talaʙaho darsi korhoji zaminu zaroat doda istodast.

Soveşcaniji respuʙlikoniji hajvonotparvari jela şud

6-umi fevral dar zali sjezdhoji Sovetiji hukumat soveşcaniji respuʙlikoniji hajvonotparvari jela şud.

Dar soveşcani zijoda az 200 nafar cūponhoji udarniki sovxozhoji hajvonotparvari, ustohoji gūsfandi qaroküli, udarnikhoji seharaki fermahoji moliji kolxozi, korkunhoji nauka va mutaxassisho omadagi hastand. Bajni delegathoji soveşcani ordendorhoji Uzʙekiston ham hastand. Dar inço Tajanoj Mirzojūv, Şarifxoço Hamrojūv va digarho şiştin.

Soati 10 pagohi ʙa zali maçlis ʙa ahdi qarsakzanihoji vakilho rafiqho Fajzulla Xoçajūv, Karimūv, Mansurov, R. Islomūv, A. Islomūv, Şarmuhamadūv, Beltaʙajūv, Biserūv va digar clenhoji hukumat va TsK KP(ʙ)Uz daromadand. Hama vakilho rahʙarhoji partija va hukumati Uzʙekistonro ʙidida qarsakzaniho karda, onhoro taʙrik kardand.

Soveşcaniro ʙo suxani avali xud narkomi zaminu-zaroati Uzʙekiston rafiq Islomūv jela kard.

Rafiq Islomūv hama delegathoro çeq zad, ki onho ʙa korhoji soveşcani faolona qism girand va az xususi taçriʙahoji candinsolaji dar soxati hajvonotparvari doştageşon dar inço caqcaq karda in taçriʙaro dastrasi ommaj vasei kolxozciho kunand.

Dar rūznomaji soveşcani jak masala: taraqijoti hajvonotparvariji sotsialisti dar Uzʙekiston meʙoşad.

Az xususi in masala nojiʙi Narkomi zaminu-zaroati Uz SSR rafiq Biserūv ʙa tahti qarsakzaniji vakilho ʙaromada doklad kard.

Dar dokladi xud rafiq Biserūv taraqijoti hajvonotparvariji sotsialistiro dar Uzʙekiston nişon dod. U guft ki soroji hajvonotparvariji respuʙlika soli xelo vazmin—soli 1932-um ʙud, ki dar on vaqt duşmani sinfi va tarafdorhoji on hajvonotro vahşijona mekuştand. Qarorhoji sjezdi 17-umi partija va suporişi rafiq Stalinro içro karda, Uzʙekiston hajvonotparvariro taraqi doda istodast.

Dar ʙeştarini kolxozhoji respuʙlika fermahoji moliji kolxozi taşkil doda şudagi hastand, ki dar onço sad-sad hazor hajvonoti kaloni şoxdor va hajvonoti majda jakçoja karda şudagi hastand. Begov ʙudani kolxozcihoro sarham zadan ʙo muvafaqijathoji kalon guzaşta istodast. Rajoni Peş ʙa xususi dar rajonaş ʙegov ʙudani kolxozcihoro sarham zadan dar Uzʙekiston az hama peş raport medihad, cunki dar on rajon xojagihoji kolxozciji gov nadoştagi az 300 kas zijod nestand.

Az xususi odamhoji xelo naqzi hajvonotparvari rafiq Biserūv caqcaq karda, az xususi cūponhoji sarşumori hajvonotro zijod kardagi va az xususi cūponhoji nest-noʙud şudani hajvonotro sutun kam kardagi hamcunin gap zad. Sardori cūponhoji kolxozi nomi Fajzulla Xoçajūv rajoni Kosonsoj, Nafas Juldoşūv cunin ahvolro ʙa dast darovardagi hast, ki ramaji ū ʙajni jak sol az normaji muqarar karda şudagi az 24 protsent ʙisjortar zijod şudagi hast. Inxel cūponhoji udarnik, ustohoji kori hajvonotparvari, dar respuʙlikaji mo kam nestand.

Dokladi xudro rafiq Biserūv tamom karda cunin guft, ki dar vaqthoji nazdik hajvonotparvariji Uzʙekiston [illegible]

(UzTAG)

◆

Mihnatkaşho kolxoz daromada istodin

Şahrisaʙz-Kolxozi „Bajroqi Mihnat" soli xoçagiji 1935-umro ʙo muvafaqijatu peşraviho tamom kard, plani paxtaro ʙa 185 protsent içro kardagi hast. Ba hamin ʙaroʙar daromadi kolxozu kolxozciho nazar ʙa soli 1934-um jak ʙar panç zijod şudagi hast.

Mihnatkaşhoji Şahrisaʙz in peşraviji kolxozro dida, ʙa kolxoz daromada istodin. [illegible]

[illegible]

Nozim Xolderiv, Ijova Boxojev.

DAR KOLXOZHOJI MO

Hama kolxozciho govdor meşavand

SAMARQAND. Baədi soli xoçagiji dehqoniro tamom kardan maəlum şud, ki az 110 nafar clenhoji kolxozi nomi Bauman 32 nafaraşon gov nadoştin.

Ba nazdi pravleniji kolxoz va xudi kolxozciho hozir vazifaji onhoro govdor kardan—vazifaji xelo muhim şuda istodast. Cunin qaror karda şudagi hast, ki in 32 nafar kolxozci to 15-umi mart ʙojad az pulhoji megiriftageşon govdor karda şavand. Baroji onhoro govdor kardan vazifaji pravleni əiʙorat az on hast, ki 25 protsenti puli gūsola va govi kolxozciho mexaridagiro kolxoz ʙa tariqi qarz ʙa onho medihad.

U. Şimeunūv.

※

Jordam ʙa kolxozcihoji mujsafed

SAMARQAND. Kolxozciho va kolxozcizanhoji kolxozi nomi Bauman Risi Xonimūv va Karim Elnazarūvro xelo naqz medonand. Har duji onho in 6—7 sol ʙoz dar kolxoz udarnikona, az taki dilu çon kor karda omadagi hastand.

Inho hozir mūjsafed şuda, kamtar kamquvat şudagi hastand. Ba jordami kolxoz munosiʙ hastand. Kolxozciho qaror kardand, ki ʙa inho har mohe ʙa tariqi jordam 30—60 sūm pul doda, qajri in, onhoro az xonaju çoj va az radioju elektris taamin karda şavad. Lekin Xonimūv va Elnazarūv az rūji tavonişaşon ʙojad dar ojanda ham kor kunand.

U. Ş.

※

Komsorg Şimeunov hisoʙot dod

SAMARQAND. Taşkiloti komsomoliji kolxozi nomi Bauman ʙa qurultoji 7-umi komsomoli Uzʙekiston va sjezdi 10-umi VLKSM ʙo tajori va peşravihoji naqz peşvoz ʙuromada istodast.

In kolxoz plani paxtasuporiji soli guzaştaro ʙa 285 protsent içro kardagi hast. Baroji in, komsomolhoji kolxoz kam kor kardagi nestand. Brigadiri peşqadami in kolxoz U. Şimeunūv xudaj komsorg hast. Daraçaji hosiloti ucastokaro ū ʙa 20 tsentner rasonda, ʙa kiştu kori ʙahori tajorihoji xelo naqz didagi meʙoşad.

Az hisoʙoti dodagiji ū maəlum şud, ki şumoriji komsomolho az 3 ʙa 12 nafar rasidagi meʙoşad. Çavonhoji kolxozci ʙa safi komsomol çalʙ karda şudagi hastand. Dar vaqti kampanijaji hisoʙotiju ʙa sjezdho tajori didan ʙoz 7 nafar kolxozcihoji udarniki çavon ʙa safi komsomol çalʙ karda şudand.

Kolxozcihoji komsomol peşqadami kori əomaviju-madani, kori maktaʙhoji nestkardani ʙesavodi va digaraş hastand.

Hisoʙoti Şimeunūvro komsomolho şunida, kori ūro qanoatʙaxş hisoʙ karda, ʙoz xudaşro komsorg sajlov kardand. Hozir korhoji kruʙoki sijosi, ʙajni zanho kor kardan va korhoji pioneri ʙoz ham ʙaavç darovarda şudagi hast.

※

Ba ʙaspho çav ham dodan darkorast

URGUT. Dar in mudati vaqti zamiston ʙaspho kolxoziro az avqoti naqz monda, çav, ʙeda va digar xel avqotvoriho ʙa quvat doda parvariş kardan zarurast. Jak cand rūz ʙaəd kori dehqoni, korkardan ʙaspho va digaraş sar meşavad.

Amo dar kolxozi nomi Bahesko ʙa in kor kamʙudi joft meşavad. 20 sar ʙaspi kolxoz az jemu ʙeda ihtijoç kardagi naşudast. Baroji in ʙaspho çav dodan pravleniji kolxoz jagon cora nadida istodast. In ahvol, ʙeşuʙha, ʙa xaroʙu kamquvat şudani ʙaspho saʙaʙ meşavad. Baroji in kamʙudiro ʙarham zadan cora didan zarurast.

S.

※

Kolxozci ʙojad savodaşro ʙurorad

KONIMEX. Dar kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" ʙaroji kolxozcihoji ʙesavod jak grupa va ʙaroji kolxozcihoji calasavod jak grupa maktaʙi şomiji kolxozi taşkil karda şudagi hast.

Maktaʙ az muəalim, peckaju ciroq va az digar cizhoji darkori ihtijoç karda şudagi meʙoşad. Muəalimho az talaʙaho peştar omada, xonahoro garm karda tajor şuda meistand, amo davomati talaʙaho xelo ganda hast.

Faqat 7—8 kolxozci: Boruxūv, Sijūnūv, Iljovujūv, Pinhosūv va digarho, ʙa maktaʙ davomat karda istodin. Digar kolxozciho ʙa in masəala susti karda, ahmijati maktaʙro hanūz durustak his nakardin.

Notonūv, Şolūmūv ʙarin „aktivhoji" ʙesavod ʙa maktaʙ davomat namekunand. Baroji savodaşonro ʙurovardan va ʙaroji ʙa digar kolxozciho əiʙrat nişon dodan inho mutlaqo ʙeharakati karda istodin. Xususan haminro nişon dodan zarurast, ki kolxozcizanho ʙa maktaʙi şomi mutlaqo çalʙ karda naşudin.

Selsoveti Mirzomumin va hamcunin pravleniji kolxoz ʙa in masəala susti va ʙe harakati karda istoda, kori taşviqotiju-maənidodkuni naguzaronda istodin.

Kamʙudiji digari kolxoz, in susti ʙudani korhoji əomaviju-madani meʙoşad. Ba munosiʙati 10-solagiji kolxozi «Mevaji Oktjaʙr» Narkomprosi Uzʙekiston xelo kitoʙu adaʙijot dodagi hast.

In kitoʙu adaʙijot, gazetaju zurnalhoji ʙa kolxoz omada istodagi, hamtūr ʙeharakat xoʙ raftast. Kulturniki kolxoz az in kitoʙu gazetaho munfiəat nameʙarad. Pravleniji kolxoz ham ʙa in masəala susti karda istodast.

Mo diqati kolxozcihoro ʙa cunin masəala çalʙ mekunem, ki kolxozciji tiqimdor ʙojad madani ham ʙoşad. Ba in kor gardiş ʙa dast darovardan zarurast.

R. Hajimūv.
I. Qotonūva.

Komsorg Jusupov az korho ʙexaʙar hast

UCQURQON. Taşkiloti komsomoliji kolxozi „OZET" 9 nafar komsomolho va komsomolkahoro dar ʙari xud megirad. Dar in vaqte ki taşkiloti komsomoliji respuʙlika ʙo tajorigarihoji zūr ʙa qurultoji 7-umi komsomoli Uzʙekiston va sjəzdi 10-umi VLKSM peşvoz ʙuromada istodast, amo taşkiloti komsomoliji kolxozi OZET jak qator komʙudiho dorad.

Komsorgi in kolxoz Gavri Jusupūv az korhoji komsomoli va umuman az korhoji əomaviju madaniji kolxoz xaʙar nadorad. Dar kolxoz cojxonaji surx gazetaji devori va korhoji maktaʙ jak qator kamʙudiho dorand. Baroji in kamʙudihoro ʙartaraf kardan komsorg jagon kor nakardast. Gazetaji devoriji kolxoz, ki on ʙojad aholati komsomolho orasta karda, ʙurovarda şavad, xelo kamʙudiho dorad. Komsomolho gazetaji devoriro ʙurovardan ʙa gazetaji devori har du moh jak karat ʙa zūr ʙuromada istodast.

Dar vaqti az kori xud hisoʙot dodan Jusupūv ʙa guftanaşro nadonista, ʙa gaphoji ʙekoraji ʙa ū daxl nadoştagi havora şudagi meʙoşad. Baroji taşkiloti komsomoliji kolxozi OZET-ro ʙa harakat darovardan va ʙaroji dar onço komsorgi naqzi korkun sajlov kardan, ʙa nazdi taşkiloti komsomoliji rajoni Ucqurqon ʙojad corahoji ʙamali ʙinand.

I. Kalontarūv.

Bavositaji lizaho dar zapovedniki *) Kavkaz

Zapovedniki Kavkaz dah sol peş taşkil doda şudagi hast. Qatorkūhi asosiji Kavkaz onro ʙa du qism: şimoliju çanuʙi taqsim mekunad. Az xususi zindagoniji hajvonoti zapovednik heç gap maəlum naʙud. Xalqi kavkazi lizaro namedonist va onro ʙa kor nameʙurd, ʙaroji hamin dar zamiston ʙa zapovednik raftan mumkin naʙud.

Korkunhoji əilmi ʙo jordami instruktorhoji Soveti markaziji çamʙijati turizmi qroletari ʙa kor ʙurdani lizaro jod girifta, ʙavositaji on dar onço rafta rajonhoji durdasti zapovednikro taftiş kardand va az guzargoji Pşeaşo ʙa Poljanaji Surx guzaştand.

Dar surat: Dar vaqti az guzargoh guzaştan.

*) Çoji şikori mano karda şudagi

Natiçaji coraʙiniho

STALINOBOD. Maktaʙi jahudigiji mijonaji nomukamali Stalinoʙod ʙaroji programaji taəlimiji corjaki sejumro xuşsifat ʙa 100 protsent içro kardani xud jak cand coraʙiniho guzarondagi meʙoşad.

Cunonci maktaʙ kori corjakgiriji sotsialistiju udarnikiro ʙajni talaʙahoju muəalimho naqz ʙa rah mondagi hast. Muəalimhoju talaʙahoji udarniki peşqadam ʙo hamroʙi talaʙahoji az darsho ʙoqiʙ mondagi rūze 2 soəat darsi alohida guzaronda istodin. Maktaʙ ʙa davri kori xud padaru modarho talaʙahoro naqz çalʙ kardagi hast. Padaru modarho ʙaroji dar xona dars tajor kardani farzandhojaşon şarojathoji darkori ʙunjod kardagi hastand.

Muəalimho darshoji geografija, taʙiəijot, ximija, fizika, politexnizatsija va digaraşro ʙo asʙoʙhoji nazari guzaronda istodin. Haqiqatan ham ʙaədi in jak qator coraʙiniho, dar maktaʙ in mudati jak moh ʙoz az ʙajni muəalimhoju talaʙaho ʙa darsho ʙevaqt omadan va jo progul dida naşuda istodast.

Tanafushoji kalon dar in maktaʙ ʙo qism giriftani muəalimho kolektivona, madani va xuşvaqti qati guzaronda şuda istodast.

Maktaʙi mazkur soli guzaşta dar ʙinoji xurdi farsuda kor mekard. Amo imsol gorONO ʙinoji texnikumi muəalimiji zanhoro ʙa ruxsati in maktaʙ dodagi hast. On ʙino 15 xona dorad.

Ba nazdiki gorONO-ji Stalinoʙod, ʙaroji dar maktaʙ radio, telefon va elektris guzarondan, 3 hazor sūm çudo karda ʙa ruxsati direktori maktaʙ rohi kard. Direktor holekaj ʙa in kor daromadagi hast.

Muvofiqi suporişi gorONO, direktori maktaʙ hozir ʙa maqsadi ʙaroji ʙacahoji kamʙaqal ʙa nazdi maktaʙ detdom taşkil dodan harakat karda smeta tajor karda istodast.

M. Hajimūv.
J. Zavulunūv.
J. Levijūv.

Ahvoli VKU toqat nameovardagi meʙoşad

SAMARQAND. (Az muxʙiri maxsusi mo). Dar mahalaji „Şarqi" Samarqand in mudati 3—4 sol ʙoz az 6 sinf əiʙorat, dar in çumla 2 sinf ʙaroji jahudihoji mahali, maktaʙi komunistiji şaʙona taşkil karda şudagi hast. On maktaʙ, şūʙaji VKU-ji şahri navi Samarqand meʙoşad. Ba on 94 nafar raʙocihoji komunist va komsomoli faʙrikaji „Huçum", arteli «8-umi mart», faʙrikaji «8-umi mart» zavodi «pūst», zavodi ord, Uzʙektorg va digaraş çalʙ karda şuda ʙudand.

Dar vaqthoji oxirin maktaʙ dar in davomati talaʙaho ʙa daraçaji past meʙoşad. Beştarini talaʙaho ʙa darsho mohe ʙas 2 marotiʙa davomat karda istodin. Ba sinfho ʙaçoji 15—20 talaʙa, hamegi 2—3 talaʙa çamʙ meşavad.

Dar in maktaʙ [illegible] davomati talaʙaho va protsenti dersxazmkuniji talaʙaho maəlum nest. Az xusus mudiri əilmi va ʙa muəalimho [illegible] nakarda istodin.

Dar mudati 5 mohi soli navi taəlim mudiri in maktaʙ 3 marotiʙa digar karda şudagi ʙud. Mudirro digar kardan qati ʙa kori maktaʙ [illegible] nest. Maktaʙ rūz ʙa rūz ʙa kamʙudiho giriftor şuda, şumori progulkuniji talaʙahoji on ʙisjor şuda istodast. Az saʙaʙi davomati talaʙaho past ʙudan, muəalimho ham ʙa darsho naqz davomat nakarda istodin.

Sinfhoji jahudigiji on az muəalimi zaʙon, kitoʙhoji darsi va digaraş taamin karda naşudast. Muəalimi zaʙoni modariji sinfhoji jahudigi toçik meʙoşad, ki ū az qoəidahoji zaʙoni jahudihoji mahali naqz xaʙardor nest.

Bajni muəalimhoju talaʙaho korhoji corjakgiriji sotsialistiju udarniki va madani heç dida nameşavad. Ba mudati 5 moh jak marotiʙa gazetaji devori ʙurovarda şudagi hastu xalos. Mudir va mudiri əilmiji in maktaʙ faqat kūca ʙa kūca ʙa ʙekoragi gaşta, jagon kori əamaliro içro nakarda istodin.

Gorkompartijaji Samarqand alohida qaror ʙaroʙardagi hast, ki [illegible] Lekin taşkilothoji partijaji faʙrikaho, arteliho, korxonaho, idoraho va digaraş ʙa in masəala ahmijat nadoda istodin.

R. H./M.

Sifati taəlimro ʙo ham zur mekune

SAMARQAND. Maktaʙi 11-umi çikiji mijonaji nomukamali Lenini Samarqand imsol ʙo muəalimhoju talaʙahoji sinf landi xud tsifraji kontroliji tal ʙulkuniro ʙarzijod içro karda

Maktaʙ ʙa maqsadi hamaji xudro az rūji qarorhoji parti kumat ʙa rah mondan, on ʙajni muəalimho, padaru va talaʙahoji xud vasəa kor ʙuromadagi meʙoşad. Bajni hoju talaʙaho korhoji sotsialistiju udarniki naqz monda şudagi hast. Makta 128 nafar udarnikhoji taəlim

Muəalimho korhoji metod digaraşro ʙo maslihati muəali riʙadori maktaʙ rafiq Komil luv guzaronda istodin. Kori pioneri ʙa daraçaji lojiqanda monda şudagi hast.

Vozatiji taşkiloti pionerho ʙaroji intizomi pionerhoro ʙardoştan, ʙa nazdi maktaʙ klubu kitoʙxonaji pioneri taşk Bo jordami pionerho dar jak cand kruʙokho (muxʙiri, jaji ʙadan, muzikaji mili, mat va digaraş) taşkil karda meʙoşad. Kruʙokho mohe 5 kor karda istodin. Pionerho giriftani vakili gazetaji «H Uzʙekiston» mohe du marotiʙ taji devori ʙurovarda istodin.

Maktaʙ programaji nispi ro xuşsifat ʙa 100 protsent dagi hast. Darshoro 94,6 talaʙaho hazm kardagi Davomati talaʙaho ʙa 95 rasidagi hast.

Bajni maktaʙhoji Samarqa taʙi mazkur hozir çoji jakum ta istodast.

Maktaʙi 11-umi toçiki ʙaro şudani corjaki sejumi taəlim taʙhoji ʙoqiʙ mondaji qişloqi Baland—maktaʙhoji 16-um umro ʙa şefi girifta, ʙa onho ʙiʙa jordam doda istodast.

Mişoel Jus

◆

Dar Xoriç

BERLIN, 7. Dina dar Mj aeroplani harʙi ʙa jakdigari din. Har du pilotho ʙavosi raşjut xudro xalos kardin. A hoji mazkur pasazir nadoşt du aeroplan dar şahr qalted teş dar kūcaji serodam qati odamro kuştast va haşt oda rador kardast, dar in çumla faraşon vazmin jarador şudi aeroplan sūxtast, dujumaş majda şudast.

LONDON, 7. Az rūji maəlu Adis—Aʙeʙ omadagi, askarho jani dar fronti çanuʙi az ʙo qot qati ʙa qadri darkori taa da naşudan əazoʙ kasida Çoji ʙajni Dolo va Negeli jovoʙ hast va askarho az Ne qot ʙa dast darovarda nat istodin. Hamaro az Mogadiş da ovardan lozim şuda istod kin ʙa avtomoʙilho dar rahi taşon çudo ʙisjor sūzokvori darkor meşavad. Generali a riam az Sidamo ʙisjor sold karda giriftast. Armijaji a nav taşkil doda şud va ham hoji zaruri qati taamin kard gi meʙoşad.

Dar vaqti az Dolo ʙa Neg [illegible]

Panç aeroplanhoji italjani galo, ki on az Negela ʙa [illegible]

Doktori irlandi Broff [illegible]

(Vk

Beştarini motalciho staxanovci hastand

SAMARQAND. (Az muxʙiri maxsusi mo). Dar faʙrikaji ʙarqi „Huçum" harakati staxanovi ʙa rafta vasəa şuda istodast. Agar jak cand rūz peş dar inço şumori staxanovciho ʙa 265 nafar meʙasid, hozir onho 285 nafar şudagi hastand.

Beştarini onho az motalciho hastand. Motalciho Koverkova, Tursunūv, Qodirūv, Fuzajlova, Asdurahmonova, Kimjogarova, Asojeva, Sediqūv, Rustamūv, Şimaunūv, Valdėr plani harrūzaji xudro ʙa 107 to 126 protsent içro karda, ʙaçoji 5 sūmu 6 tin ʙa 10—12 sūm haqi mihnat girifta istodin.

Az zaparciho Şokirova, Hajimūv, Şamuelova, Mansurūv, Aşurūv, Jisrojelūv, Bosoçonūv, Maslova, Safarūva va Asromçajova staxanovcihoji naqz hastand, ki inho ham normaji korkardaşonro az 101 to 126 protsent içro karda, ʙaçoji 4 sūmu 28 tin rūze to 7 sūm haqi mihnat girifta istodin.

Az ʙajni raʙocihoji privjazcci staxanovcihoji ʙehtarin rafiqaho Mazol Fuzajlova, Anuşinko, Latipova, Raxnalija, Kolmanixova va Çurajova meʙoşand. Onho ʙa harakati staxanovi hamroh şuda, ʙa 9 toʙ guzaşta plani korkardaşonro ʙa 200 protsent içro karda istodin. Baçoji rūze 3 sūmu 95 tin haqi mihnatgiriftageşon, alvaqt to 12 sūm haq girifta istodin.

Tamomi raʙocihoji smenaji dujumi korpusi motalkuni ʙa harakati staxanovi hamroh şudagi meʙoşand, ki ʙa in kor ustoji smena Ahmedūv raʙari namuna karda istodast.

Az ʙajni onho rafiqa Mazol Fuzajlova [illegible] karda nişon dodan zarurast, ki ū dojim plani harrūzaşro to 300 protsent içro karda istodast. Ba nazdiki dar sjezdi staxanovcihoji sanoatu transporti Uzʙekiston va dar rūzi udarniki 11-umi janvar mukofothoji qimatʙaho doda şud.

Ojiri in, az tarafi [illegible] xonaji Mazol Fuzajlova remonti [illegible] karda şud.

Raʙocihoji [illegible] carxhoro ʙaçoji 90 carxi muqarar karda şudagi, ʙa 110-120 carx ʙarondagi hastand.

Dar natiça plani 20 rūzaji mohi janvarro faʙrika ʙa 107 protsent içro kard.

Lekin dar inço az clenhoji partija komsomol va [illegible] ʙa harakati staxanovi çalʙ karda nestand. Dar faʙrika 82 nafar raʙocihoji imtihoni texminimumro naqz nadodagi va nav ʙa kor daromadagi dar kruʙokhoji taəlimoti texniki xonda istodin.

Faʙrika dar soli 1935-um 1 millionu 301 hazor sūm iqtisod karda ʙud. Trest az in 301 hazor sūmro ʙa ixtijori xudi faʙrika dodagi meʙoşad.

In pul meʙojad rafiq Salimūv direktori in faʙrika, ʙaroji korhoji madani va kadrtajorkuni ʙa ixtijori mo doda şudagi hast.

Faʙrikaji sareşumʙuroriji „Huçum" Samarqand ʙa rafti kori xud peşraviho ʙa dast darovarda istoda jake az faʙrikahoji sareşumʙuroriji peşqadami mamlakati ʙuzurgi soveti şuda istodast.

R. H. Muloqandūv S. Rafoelov

Redaktori çuvoʙgari vaqtiji M. A
Врид. отв. редактора М. А
Upoluzglavlit A—644 „PRAVDA VOSTOK